

March 2015 nutrient sampling results

Site	Date collected	Ammonia (ug N L-1)	Phosphate (ug P L-1)	NOx (ug N L-1)	Silica (ug Si L-1)	Total Dissolved Phosphorus (ug P L-1)	Total Dissolved Nitrogen (ug N L-1)	Total Phosphorus (ug P L-1)	Total Nitrogen (ug N L-1)
Namoi 1	16/03/2015	5.3	26.5	4.5	3644	41.1	474	78.6	638
Namoi 2	16/03/2015	0.8	20.1	1.1	3534	35.1	444	66.6	570
Warrumbungle NP Site 1; Group 1	17/03/2015	13.2	7.5	16.7	11600	14.3	288	22.4	324
Warrumbungle NP Site 1; Group 2	17/03/2015	12.0	6.6	17.2	11970	14.2	286	31.0	364

Site	Date collected	Ammonia (ug N L-1)	Phosphate (ug P L-1)	NOx (ug N L-1)	Silica (ug Si L-1)	Total Dissolved Phosphorus (ug P L-1)	Total Dissolved Nitrogen (ug N L-1)	Total Phosphorus (ug P L-1)	Total Nitrogen (ug N L-1)
Warrumbungle NP Site 2; Group 1	17/03/2015	27.9	5.0	9.3	14190	12.3	155	27.6	205
Warrumbungle NP Site 2; Group 2	17/03/2015	28.0	4.3	11.4	15150	12.0	159	24.0	196

Comments

The above samples were collected by students and analysed in Office of Environment and Heritage (OEH) labs. Once all the data from this three year project has been collected and analysed we'll distil the results in terms of what they mean in the context of this project. We'll also compare them to the samples taken by OEH scientists.

© Copyright State of NSW and Office of Environment and Heritage

Email: info@environment.nsw.gov.au

Website: www.environment.nsw.gov.au

OEH 2015/0482

July 2015